



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Anti-Corruption Office

Broj: 20-04-341-870/26 DV
Sarajevo, 08.06.2026. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
KABINET PREDSEDavajućEG I ZAMJENIKA PREDSEDavajućEG
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
n/r Predsjedavajućeg Skupštine - Elvedin Okerić

Predmet: Zastupnička inicijativa zastupnika Selmanović Faruka, odgovor, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt broj: 01-04-58637-57/25 od 02.02.2026. godine

Vezano za Vaš akt broj i datum veze, u prilogu Vam dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Selmanović Faruka.

S poštovanjem,

Priloga: 1.

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Anti-Corruption Office

Broj: 20-04-341-870/26 DV
Sarajevo, 08.06.2026. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
KABINET PREDJEDAVALJUĆEG I ZAMJENIKA PREDJEDAVALJUĆEG
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
n/r Predsjedavajućeg Skupštine – Elvedin Okerić

Predmet: Zastupnička inicijativa zastupnika Selmanović Faruka, odgovor, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt broj: 01-04-58637-57/25 od 02.02.2026. godine

U okviru 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnik Faruk Selmanović uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, kojom se traži provođenje nadzora nad radom Javne ustanove Memorijalni centar Sarajevo u kontekstu kadrovskog upravljanja i zakonitošću njenih internih akata iz oblasti javnih nabavki.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da je Ured u međuvremenu okončao postupak provjere navoda o nepravilnostima te prikupljanje relevantnih podataka i informacija od nadležnih organa. U okviru postupanja po navodima o nepravilnostima, izvršena je provjera činjenica i prikupljanje relevantne dokumentacije od Kantonalne uprave za inspeksijske poslove i Memorijalnog centra Sarajevo. U vezi sa navodima koji su se odnosili na sistematizaciju radnih mjesta, izvršena je analiza raspoložive dokumentacije i relevantnih činjenica, pri čemu nisu uočene nepravilnosti niti okolnosti koje bi ukazivale na postupanje suprotno važećim propisima.

Također, od Agencije za javne nabavke BiH zatraženo je stručno mišljenje o pojedinim odredbama internog akta Memorijalnog centra koje se odnose na organizaciju poslova javnih nabavki, istraživanje tržišta i potencijalne rizike po principe transparentnosti i konkurencije. Po zaprimanju mišljenja Agencije, isto je dostavljeno Memorijalnog centru kao preporuka za dalje postupanje.

U dostavljenom očitovanju, uprava J.U. Memorijalni centar Sarajevo je pozitivno prihvatila preporuke i smjernice sadržane u mišljenju Agencije za javne nabavke BiH, te iskazala opredijeljenost da kroz naredne izmjene i dopune Pravilnika dodatno precizira pojedine odredbe koje se odnose na praćenje realizacije ugovora i okvirnih sporazuma, definisanje odgovornosti organizacionih jedinica i odgovornih osoba, a sve u cilju daljnjeg unapređenja sistema javnih nabavki.

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a

